

**1142.**

Na osnovu člana 9 Zakona o restriktivnim mjerama („Službeni list CG”, broj 119/24), Vlada Crne Gore je, 25. jula 2025. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, donijela

## **ODLUKU**

### **O UVOĐENJU MEĐUNARODNIH RESTRIKTIVNIH MJERA UTVRĐENIH ODLUKAMA SAVJETA EVROPSKE UNIJE I REGULATIVAMA EVROPSKE UNIJE S OBZIROM NA DJELOVANJA KOJA DESTABILIZUJU REPUBLIKU MOLDAVIJU**

#### **Član 1**

Ovom odlukom uvode se međunarodne restriktivne mjere s obzirom na djelovanja koja destabilizuju Republiku Moldaviju, koje su utvrđene:

1) odlukama Savjeta Evropske unije 2023/891/ZVBP od 28. aprila 2023. godine, 2023/1047/ZVBP od 30. maja 2023. godine, 2023/2686/ZVBP od 27. novembra 2023. godine, 2024/740/ZVBP od 22. februara 2024. godine, 2024/1242/ZVBP od 26. aprila 2024. godine, 2024/2701/ZVBP od 14. oktobra 2024. godine, 2025/824/ZVBP od 25. aprila 2025. godine i 2025/1435/ZVBP od 15. jula 2025. godine, kojima se Crna Gora pridružila, u skladu sa vanjskopolitičkim prioritetom usaglašavanja sa Evropskom unijom, u oblasti zajedničke vanjske i bezbjednosne politike; i

2) regulativama Evropske unije 2023/888 od 28. aprila 2023. godine, 2023/1045 od 30. maja 2023. godine, 2024/739 od 22. februara 2024. godine, 2024/1243 od 26. aprila 2024. godine, 2024/2465 od 10. septembra 2024. godine, 2024/2700 od 14. oktobra 2024. godine, 2025/817 od 25. aprila 2025. godine i 2025/1434 od 15. jula 2025. godine, kojima se Crna Gora pridružila, u skladu sa vanjskopolitičkim prioritetom usaglašavanja sa Evropskom unijom, u oblasti zajedničke vanjske i bezbjednosne politike.

#### **Član 2**

Stalni aktivni link za pristup prečišćenom (konsolidovanom) tekstu odluka iz člana 1 stav 1 tačka 1 ove odluke, objavljenih u Službenom listu Evropske unije je: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02023D0891-20250429> od 25. aprila 2025. godine, kao i za pristup odluci 2025/1435/ZVBP od 15. jula 2025. godine iz člana 1 stav 1 tačka 1 ove odluke, koja do momenta donošenja ove odluke nije inkorporirana u prečišćeni (konsolidovani) tekst, koji se njom mijenja ili dopunjava: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2025/1435/oj/eng>.

Stalni aktivni link za pristup prečišćenom (konsolidovanom) tekstu regulativa iz člana 1 stav 1 tačka 2 ove odluke, objavljenih u Službenom listu Evropske unije je: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02023R0888-20250429> od 25. aprila 2025. godine, kao i za pristup regulativi 2025/1434 od 15. jula 2025. godine iz člana 1 stav 1 tačka 2 ove odluke, koja do momenta donošenja ove odluke nije inkorporirana u prečišćeni (konsolidovani) tekst, koji se njom mijenja ili dopunjava: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32025R1434>.

#### **Član 3**

Zabrane, ograničenja i izuzeci od zabrana i ograničenja i druge restriktivne mjere predviđene odlukama i regulativama iz člana 1 ove odluke koje se odnose na države članice Evropske unije primjenjuju se u Crnoj Gori danom donošenja ove odluke.

#### Član 4

Ministarstvo finansija, Ministarstvo ekonomskog razvoja, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo pomorstva, Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo energetike i rudarstva, Ministarstvo javnih radova, Agencija za sprečavanje korupcije, Agencija za nacionalnu bezbjednost, Agencija za civilno vazduhoplovstvo, Agencija za elektronske medije, Uprava za nekretnine, Uprava za državnu imovinu, Poreska uprava, Uprava carina, Centralna banka Crne Gore, kreditne i druge finansijske institucije, kao i drugi organi, fizička lica koja obavljaju djelatnost, pravna lica, odnosno drugi subjekti i tijela nadležni za primjenu restriktivnih mjera koje su uvedene ovom odlukom, dužni su da, u okviru svojih nadležnosti, odnosno djelatnosti, obezbijede primjenu ove odluke.

#### Član 5

Nadležni organi, fizička lica, pravna lica, odnosno drugi subjekti i tijela iz člana 4 ove odluke dužni su da, u skladu sa članom 66 stav 1 Zakona o restriktivnim mjerama, podatke o primjeni ove odluke unose u pojedinačne evidencije o primjeni restriktivnih mjera, kao i da te podatke dostavljaju Stalnom koordinacionom tijelu za restriktivne mjere.

#### Član 6

Na Crnu Goru ne odnose se odredbe odluka i regulativa iz člana 1 ove odluke koje regulišu prava i obaveze između države članice Evropske unije, s jedne strane, i institucija, tijela, agencija i službi Evropske unije ili mehanizama koje uspostavi Evropska unija, kao i drugih država članica Evropske unije, sa druge strane, i to:

- traženje i davanje saglasnosti, podnošenje izvještaja, obavještanje prema/ili od strane institucija, tijela, agencija i službi Evropske unije ili mehanizama koje uspostavi Evropska unija, odnosno prema/ili od strane države članice Evropske unije;
- finansijska ili bilo koja druga davanja ili obaveze u korist institucija, tijela, agencija i službi Evropske unije ili mehanizama koje uspostavi Evropska unija, odnosno u korist države članice Evropske unije;
- odgovornost koja proizilazi isključivo iz punopravnog članstva u Evropskoj uniji za kršenje obaveza koje su propisane odlukama Savjeta Evropske unije i regulativama Evropske unije iz člana 1 ove odluke;
- unutrašnje odnose u Evropskoj uniji, između Evropske unije i njenih država članica ili između država članica Evropske unije međusobno.

#### Član 7

Ova odluka će se primjenjivati do 29. aprila 2026. godine.

Ako Savjet Evropske unije, prije isteka vremena iz stava 1 ovog člana, donese odluku o produženju primjene međunarodnih restriktivnih mjera, ova odluka će se primjenjivati do novog roka utvrđenog tom odlukom Savjeta Evropske unije.

#### Član 8

Ministarstvo vanjskih poslova, u skladu sa Zakonom o restriktivnim mjerama, na svojoj internet stranici objavljuje tekst odluka i regulativa iz člana 1 ove odluke, sa prevodom na crnogorski jezik.

#### Član 9

U slučaju bilo kakvog odstupanja u tumačenju odredbi odluka i regulativa iz člana 1 ove odluke, mjerodavan je tekst na engleskom jeziku.

Član 10

Ova odluka objaviće se u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 11-010/25-2705/2

Podgorica, 25. jula 2025. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
mr **Milojko Spajić**, s.r.

Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentovanju i nema pravni učinak. Institucije Evropske unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne verzije relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Evropske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se direktno pristupiti putem linkova sadržanih u ovom dokumentu.

► B **ODLUKA SAVJETA EVROPSKE UNIJE (ZVBP) 2023/891**

**od 28. aprila 2023. godine**

[o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja koja destabilizuju Republiku Moldaviju](#)

( L 114 2.5.2023, 15)

Koju je izmijenila:

|                                                                                                         | br.    | stranica | datum       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------|
| ► M1 <u><a href="#">ODLUKA SAVJETA EVROPSKE UNIJE (ZVBP) od 2023/1047 od 30. maja 2023. godine</a></u>  | L 140I | 9        | 30.5.2023   |
| ► M2 <u><a href="#">ODLUKA SAVJETA EVROPSKE UNIJE (ZVBP) 2023/2686 od 27. novembra 2023. godine</a></u> | L 2686 |          | 128.11.2023 |
| ► M3 <u><a href="#">ODLUKA SAVJETA EVROPSKE UNIJE (ZVBP) 2024/740 od 22. februara 2024. godine</a></u>  | L 740  | 1        | 22.2.2024   |
| ► M4 <u><a href="#">ODLUKA SAVJETA EVROPSKE UNIJE (ZVBP) 2024/1242 od 26. aprila 2024. godine</a></u>   | L 1242 | 1        | 29.4.2024   |
| ► M5 <u><a href="#">ODLUKA SAVJETA EVROPSKE UNIJE (ZVBP) 2024/2701 od 14. oktobra 2024. godine</a></u>  | L 2701 |          | 114.10.2024 |
| ► M6 <u><a href="#">ODLUKA SAVJETA EVROPSKE UNIJE (ZVBP) 2025/824 od 25. aprila 2025. godine</a></u>    | L 824  | 1        | 28.4.2025   |

Koju je ispravio:

C1 [Ispravak, L 90187, 18.12.2023, 1 \(\(ZVBP\) 2023/1047\)](#)

C2 [Ispravak, L 90133, 10.2.2025, 1 \(2024/1244\)](#)

---

▼ B

**ODLUKA SAVJETA EVROPSKE UNIJE (ZVBP) 2023/891**

**od 28. aprila 2023. godine**

**o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja koja destabilizuju Republiku Moldaviju**

## *Član 1.*

1.

Države članice preduzimaju potrebne mjere kako bi spriječile ulazak na svoju državnu teritoriju ili tranzit preko nje:

(a)

fizičkih lica koja su odgovorna za djelovanja ili politike kojima se podrivaju ili ugrožavaju suverenitet i nezavisnost Republike Moldavije ili demokratija, vladavina prava, stabilnost ili sigurnost u Republici Moldaviji, odnosno fizičkih lica koja podržavaju ili sprovode takva djelovanja ili politike, nekim od sljedećih djelovanja:

i.

ometanjem ili podrivanjem demokratskog političkog procesa, između ostalog ometanjem ili ozbiljnim podrivanjem održavanja izbora ili pokušavanjem destabilizovanja ili svrgavanja ustavnog poretka;

ii.

planiranjem, usmjeravanjem, podržavanjem, direktnim ili indirektnim učestvovanjem, podržavanjem ili omogućavanjem na drugi način nasilnih protesta ili drugih djela nasilja; ili

iii.

teškim finansijskim povredama u vezi s javnim sredstvima i neovlašćenim izvozom kapitala;

(b)

fizičkih lica povezanih s licama uvrštenima na osnovu tačke (a),

kako su navedene na popisu u Prilogu.

2.

Stavom 1. ne obvezuje se država članica da svojim državljanima odbije ulazak na svoju državnu teritoriju.

3.

Stavom 1. ne dovode se u pitanje slučajevi u kojima državu članicu obvezuje međunarodno pravo, to jest:

(a)

kao državu domaćina međunarodne međuvladine organizacije;

(b)

kao državu domaćina međunarodne konferencije koju su sazvale Ujedinjene nacije ili međunarodne konferencije koja se održava pod njihovim pokroviteljstvom;

(c)

multilateralni sporazum o dodijeljenim povlasticama i imunitetima; ili

(d)

u okviru Ugovora o mirenju (pakt iz Laterana) iz 1929. godine koji su sklopile Sveta Stolica (Država Vatikanskoga Grada) i Italija.

4.

Stav 3. primjenjuje se i u slučajevima u kojima je država članica zemlja domaćin Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS).

5.

Savjet Evropske unije se propisno izvještava o svim slučajevima u kojima država članica odobrava izuzetak na osnovu stava 3. ili 4.

6.

Države članice mogu odobriti izuzeća od mjera uvedenih na osnovu stava 1. ako je putovanje opravdano zbog hitne humanitarne potrebe ili radi učestvovanja na međuvladinim sastancima ili sastancima koje promoviše ili čiji je domaćin Evropska unija ili čiji je domaćin država članica koja predsjedava OEBS-om, na kojima se odvija politički dijalog kojim se direktno promovišu ciljevi politike mjera ograničavanja, uključujući podršku vladavine prava, demokratije, stabilnosti i sigurnosti Republike Moldavije.

7.

Države članice mogu odobriti i izuzeća od mjera uvedenih na osnovu stava 1. ako je ulazak ili tranzit potreban zbog sprovođenja sudskog postupka.

8.

Država članica koja želi odobriti izuzeća iz stava 6. ili 7. o tome obavještava Savjet Evropske unije u pisanom obliku. Smatra se da je izuzeće odobreno, osim ako jedna ili više država članica uloži pisani prigovor u roku od dva radna dana od primanja obavještenja o predloženom izuzeću. Ako jedna ili više država članica uloži prigovor, Savjet Evropske unije može, odlučujući kvalifikovanom većinom, odlučiti odobriti predloženo izuzeće.

9.

U slučajevima kada na osnovu stava 3., 4., 6., 7. i 8., država članica odobrava ulazak na svoju državnu teritoriju ili tranzit preko tog područja licama uvrštenim na popis u Prilogu, odobrenje se ograničava na svrhu za koju je izdato osobi na koju se odnosi.

## *Član 2.*

1.

Zamrzavaju se sva finansijska sredstva i svi ekonomski izvori koji pripadaju, u vlasništvu su, u posjedu ili pod kontrolom:

(a)

fizičkih lica, subjekata ili tijela koji su odgovorni za djelovanja ili politike kojima se podrivaju ili ugrožavaju suverenitet i nezavisnost Republike Moldavije ili demokratija, vladavina prava, stabilnost ili sigurnost u Republici Moldaviji, odnosno fizičkih lica, subjekata ili tijela koji podržavaju ili sprovode takva djelovanja ili politike, nekima od sljedećih djelovanja:

i.

ometanjem ili podrivanjem demokratskog političkog procesa, između ostalog ometanjem ili ozbiljnim podrivanjem održavanja izbora ili pokušajem destabilizovanja ili svrgavanja ustavnog poretka;

ii.

planiranjem, usmjeravanjem, direktnim ili indirektnim učestvovanjem, podržavanjem ili omogućavanjem na drugi način nasilnih protesta ili drugih vidova nasilja; ili

iii.

teškim finansijskim povredama u vezi s javnim sredstvima i neovlaštenim izvozom kapitala;  
(b)

fizičkih ili pravnih lica, subjekata ili tijela povezanih s licama uvrštenim na osnovu tačke (a);  
kako su navedeni na popisu u Prilogu.

2.

Fizičkim ili pravnim licama, subjektima ili tijelima uvrštenim na popis u Prilogu ne stavljaju se na raspolaganje, direktno ili indirektno, niti u njihovu korist, nikakva finansijska sredstva ni ekonomski izvori.

3.

Odstupajući od stava 1. i 2., nadležni organi država članica mogu odobriti oslobađanje određenih zamrznutih finansijskih sredstava ili ekonomskih izvora ili stavljanje na raspolaganje određenih finansijskih sredstava ili ekonomskih izvora pod uslovima koje smatraju primjerenima, nakon što su utvrdili da su dotična finansijska sredstva ili ekonomski izvori:

(a)

potrebni za zadovoljenje osnovnih potreba lica uvrštenih na popis u Prilogu i njihovih uzdržavanih članova obitelji, uključujući plaćanja za hranu, najamninu ili otplatu hipoteke, lijekove i liječenje, poreze, premije osiguranja i naknade za javne komunalne usluge;

(b)

namijenjeni isključivo plaćanju opravdanih honorara i naknadi troškova povezanih s pružanjem pravnih usluga;

(c)

namijenjeni isključivo plaćanju poreza ili davanja za usluge rutinskog čuvanja zamrznutih finansijskih sredstva ili ekonomskih izvora ili upravljanja njima;

(d)

potrebni za izvanredne troškove, pod uslovom da je nadležni organ najmanje dvije sedmice prije odobrenja obavijestio nadležne organe drugih država članica i Evropsku komisiju o razlozima na osnovu kojih smatra da bi trebalo izdati određeno odobrenje; ili

(e)

namijenjeni za uplatu na račun ili za isplatu s računa diplomatske misije, konzularne kancelarije ili međunarodne organizacije koji uživaju imunitet u skladu s međunarodnim pravom, u mjeri u kojoj su takva plaćanja namijenjena za upotrebu u službene svrhe diplomatske misije, konzularne kancelarije ili međunarodne organizacije.

Dotična država članica izvještava druge države članice i Evropsku komisiju o svakom odobrenju izdatom na osnovu ovog stava.

4.

Odstupajući od stava 1., nadležni organi države članice mogu odobriti oslobađanje određenih zamrznutih finansijskih sredstava ili ekonomskih izvora, pod uslovom da su ispunjeni sljedeći uslovi:

(a)

finansijska sredstva ili ekonomski izvori predmet su arbitražne odluke donesene prije datuma na koji su lica, subjekt ili tijelo iz stava 1. uvršteni na popis iz Priloga ili sudske ili upravne odluke donesene u Evropskoj uniji, ili sudske odluke izvršive u dotičnoj državi članici, prije ili poslije tog datuma;

(b)

finansijska sredstva ili ekonomski izvori koristit će se isključivo za podmirivanje potraživanja koja su osigurana takvom odlukom ili priznata kao valjana u takvoj odluci, a u granicama utvrđenim primjenjivim zakonima i propisima kojima se uređuju prava lica s takvim potraživanjima;

(c)

odluka nije u korist fizičkog ili pravnog lica, subjekata ili tijela uvrštenih na popis u Prilogu;

(d)

priznavanje odluke nije u suprotnosti s javnim poretком dotične države članice.

Dotična država članica u roku od dvije sedmice od odobrenja izvještava ostale države članice i Evropsku komisiju o svakom odobrenju izdatom na osnovu ovog stava.

5.

Stavom 1. ne sprečava se fizičko ili pravno lice, subjekat ili tijelo uvršteno na popis da izvrše plaćanja dospjela na osnovu ugovora sklopljenog prije datuma na koji su takva fizička ili pravna lica, subjekat ili tijelo uvršteno na popis u Prilogu, pod uslovom da je dotična država članica utvrdila da plaćanje ne primaju, direktno ili indirektno, fizička ili pravna lica, subjekat ili tijelo iz stava 1.

6.

Stav 2. ne primjenjuje se na priliv na zamrznute račune:

(a)

kamata ili drugih prihoda po tim računima;

(b)

plaćanja koja dopijevaju na osnovu ugovora, sporazuma ili obaveza koji su sklopljeni ili nastali prije datuma od kojeg ti računi podliježu mjerama predviđenima u stavcima 1. i 2.; ili

(c)

plaćanja koja dopijevaju na osnovu sudskih, upravnih ili arbitražnih odluka donesenih u Evropskoj uniji ili izvršivih u dotičnoj državi članici,

pod uslovom da takve kamate, drugi prihodi i plaćanja i dalje podliježu mjerama predviđenim u stavu 1.

7.

Zabrane iz stava 2. ne primjenjuju se na organizacije i agencije koje Evropska unija ocjenjuje na osnovu stupova i s kojima je Evropska unija potpisala okvirni sporazum o finansijskom partnerstvu na osnovu kojeg organizacije i agencije djeluju kao humanitarni partneri Evropske unije, pod uslovom da je osiguranje finansijskih sredstava ili

ekonomskih izvora iz stava 2. potrebno za isključivo humanitarne svrhe u Republici Moldaviji.

8.

U slučajevima koji nisu obuhvaćeni stavom 7., i odstupajući od stava 1. i 2., nadležni organi države članice mogu izdati posebna ili opšta odobrenja, pod opštim ili posebnim uslovima koje smatraju primjerenima, za oslobađanje određenih zamrznutih finansijskih sredstava ili ekonomskih izvora odnosno stavljanje na raspolaganje određenih finansijskih sredstava ili ekonomskih izvora pod uslovom da je osiguravanje takvih finansijskih sredstava ili ekonomskih izvora potrebno za isključivo humanitarne svrhe u Republici Moldaviji.

### *Član 3.*

1.

Savjet Evropske unije, odlučujući jednoglasno na prijedlog države članice ili Visokog predstavnika Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku („Visoki predstavnik”), odlučuje o uspostavi i izmjeni popisa iz Priloga.

2.

Savjet Evropske Unije svoju odluku iz stava 1., uključujući razloge za uvrštavanje na popis, saopštava dotičnom fizičkom ili pravnom licu, subjektu ili tijelu direktno, ako je adresa poznata, ili objavom obavještenja, čime se tom licu, subjektu ili tijelu daje mogućnost svjedočenja.

3.

Ako se svjedočenje podnese ili se predoče novi važni dokazi, Savjet Evropske unije preispituje odluku iz stava 1. i u skladu s tim obavještava dotično lice, subjekat ili tijelo.

### *Član 4.*

1.

U Prilogu se navode razlozi za uvrštenje na popis fizičkih i pravnih lica, subjekata i tijela iz člana 1. i 2.

2.

Prilog sadrži informacije potrebne za identifikaciju dotičnih fizičkih ili pravnih lica, subjekata ili tijela, ako su te informacije dostupne. U pogledu fizičkih lica, takve informacije mogu uključivati: imena i pseudonime; datum i mjesto rođenja; državljanstvo; broj putovnice i osobne iskaznice; spol; adresu, ako je poznata; i funkciju ili zanimanje. U pogledu pravnih lica, subjekata ili tijela, takve informacije mogu uključivati: nazive; mjesto i datum registracije; broj upisa u registar; i mjesto poslovanja.

### *Član 5.*

1.

Savjet Evropske unije i Visoki predstavnik mogu obrađivati lične podatke radi izvršavanja svojih zadataka na osnovu ove Odluke, a naročito:

(a)

kad je riječ o Savjetu Evropske unije, prilikom pripreme i izrade izmjena Priloga;

(b)

kad je riječ o Visokom predstavniku, prilikom pripreme izmjena Priloga.

2.

Savjet Evropske unije i Visoki predstavnik mogu, kada je to primjenjivo, obrađivati relevantne podatke u vezi s krivičnim djelima koja su počinila fizička lica uvrštena na popis, osuđujućim presudama u kaznenim stvarima ili sigurnosnim mjerama koja se odnose na ta lica samo u onoj mjeri u kojoj je takva obrada potrebna za izradu Priloga.

3.

Za potrebe ove Odluke Savjet Evropske unije i Visoki predstavnik određuju se kao „voditelji obrade” u smislu člana 3. tačke 8. Regulativ (EU) 2018/1725 Evropskog parlamenta i Savjeta Evropske unije ([1](#)) kako bi se osiguralo da dotična fizička lica mogu ostvarivati svoja prava na osnovu Regulative (EU) 2018/1725.

#### *Član 6.*

Ne udovoljava se nijednom zahtjevu u vezi sa bilo kojim ugovorom ili transakcijom na čije su izvršenje direktno ili indirektno, u cijelosti ili djelimično, uticale mjere uvedene ovom Odlukom, uključujući zahtjeve za odštetu ili bilo koje druge zahtjeve te vrste, primjerice zahtjev za naknadu štete ili zahtjev na osnovu jemstva, posebno zahtjev za produženje ili plaćanje obaveznice, jemstva ili odštete, naročito finansijskog jemstva ili finansijske odštete, u bilo kojem obliku, ako ga podnesu:

(a)

fizička ili pravna lica, subjekti ili tijela uvršteni na popis u Prilogu;

(b)

bilo koja fizička ili pravna lica, subjekti ili tijela koji djeluju putem jedne od lica, subjekata ili tijela iz tačke (a) ili u njihovo ime.

#### *Član 7.*

Kako bi učinak mjera utvrđenih u ovoj Odluci bio što veći, Evropska unija podstiče treće države da donesu mjere ograničavanja slične onima predviđenim u ovoj odluci.

#### *Član 8.*

#### **▼M4**

Ova Odluka primjenjuje se do 29. aprila 2026. godine

#### **▼B**

Ova Odluka redovno se preispituje. Prema potrebi se obnavlja ili mijenja ako Savjet Evropske unije smatra da njeni ciljevi nisu ispunjeni.

Pri preispitivanju mjera ograničavanja poduzetih na osnovu člana 1. stava 1. tačke (a) podtačke iii. i člana 2. stava 1. tačke (a) podtačke iii., Savjet Evropske unije prema potrebi uzima u obzir je li protiv dotičnih lica pokrenut sudski postupak u vezi s ponašanjem zbog kojeg su uvrštene na popis.

#### **▼M2**

Izuzeci iz člana 2. stava 7. i 8. u pogledu člana 2. stava 1. i 2. redovito se preispituju, a najmanje svakih 12 mjeseci ili na hitan zahtjev bilo koje države članice, Visokog predstavnika ili Evropske komisije nakon što je došlo do bitne izmjene okolnosti.

**▼B**

#### *Član 9.*

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objavljivanja u *Službenom listu Evropske unije*.

**FIZIČKA ILI PRAVNA LICA, SUBJEKTI ILI TIJELA UVRŠTENI NA POPIS U PRILOGU  
DOSTUPNI NA LINKU: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02023D0891-20250429#anx\\_1](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02023D0891-20250429#anx_1).**

**ODLUKA SAVJETA EVROPSKE UNIJE (ZVBP) 2025/1435****od 15. jula 2025. godine****o izmjeni Odluke (ZVBP) 2023/891 o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja koja destabilizuju Republiku Moldaviju**

SAVJET EVROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Evropskoj uniji, a posebno njegov člank 29.,

uzimajući u obzir predlog Visokog predstavnika Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1) Savjet Evropske unije je 28. aprila 2023. godine donio Odluku (ZVBP) 2023/891 [\(1\)](#).

(2) Evropska unija nastavlja nepokolebljivo podržavati Republiku Moldaviju i njenu otpornost, sigurnost, stabilnost, ekonomiju i nabavku energije u kontekstu destabilizujućih aktivnosti vanjskih aktera.

(3) S obzirom na stanje u Republici Moldaviji Savjet Evropske unije smatra da bi sedam lica i tri subjekta trebalo dodati na popis fizičkih i pravnih lica, subjekata i tijela naveden u Prilogu Odluke (ZVBP) 2023/891.

(4) Odluku (ZVBP) 2023/891 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

*Član 1.*

Prilog Odluke (ZVBP) 2023/891 mijenja se u skladu s Prilogom ove Odluke.

*Član 2.*Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u *Službenom listu Evropske unije*.

Sastavljeno u Briselu 15. jula 2025. godine

*Za Savjet Evropske unije**Predsjednica*

K. KALLAS

---

[\(1\)](#) Odluka Savjeta Evropske unije (ZVBP) 2023/891 od 28. aprila 2023. godine o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja koja destabilizuju Republiku Moldaviju ([SL L 114, 2.5.2023., str. 15.](#), ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2023/891/oj>)

## **PRILOG**

Prilog Odluci (ZVSP) 2023/891 mijenja se kako slijedi:

1. Slijedeći unosi dodaju se u tabeli pod naslovom „A. Fizička lica” i dostupni su na linku:  
[https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2025/1435/oj/eng#anx\\_1](https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2025/1435/oj/eng#anx_1)